



Dithulaganyo tsa thuso ya dilo tsa temo (di-FISP) boikaelelo jwa tsone ke go fokotsa ditshenyegelo tsa dikuno mo baleming ba ba botlana kgotsa ba ba itshedisang ka go lema. Mabaka a di-FISP, jaaka a tlhalosiwa mo dipholiseng tsa puso, a akaretsa go:

- ▶ oketsa lotseno lwa batho ba ba humanegileng;
- ▶ fokotsa ditlhwatlhwa tsa dijo;
- ▶ dira gore dijo di nne di le teng;
- ▶ kgothaletsa gore go dirisiwe dilo tsa temo tsa Green Revolution;
- ▶ tokafatsa maemo a balemi;
- ▶ tokafatsa go nona ga mmu; le
- ▶ thusa balemi ka itsholelo.

Dithuso di itebagantse le ditlhophatse di rileng tsa batho, ba ba bidiwang 'baamogeladithuso.'

Fa molemi A a naya molemi B sephuthelwana sa dipeo, molemi B o amogetse thuso – ka gone molemi B ke moamogeladithuso.

Boikaelelo jwa di-FISP ke eng?

Go le gantsi batho ba ba amogelang di-FISP (baamogeladithuso) ke balemi ba ba itshedisang ka go lema.

Di-FISP di ja bokana ka gareng ga dimilione di le 100 le dimilione di le 160 tsa didolara tsa US ka ngwaga. Go le gantsi, madi ano a tswa kwa dipusong tsa bosetšhaba kgotsa kwa matloleng mangwe.